

TREBA KONTROLISATI I CIJENE LJUDIMA

KO VISOKO LETI NISKO SPUŠTA

DALJINA NAS DIJELI A
BLIZINA MNOŽI

Karampana

OGLEDALO NARAVI BOKEŠKIJEH

CIJENA 10 NOVIJEH

KOTOR, MARTA 1978.

RUKOPISI ISKRIVLJENI
KAO PRAVILNICI O
RASPODJELI

Godina od delegacija, i kandidacija, Bodova, Pravilnika, Diskusija. Broju ranije uzeta mjera (od štamparlje)

TREĆI PROGRAM RTT



ПОНЕДЕЈЕЉАК

УТОРАК

СРИЈЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЈЕЉА

UMJESTO PROLOGA

RADITE SAMO ŠTO NE TREBA

Na pjaci od rive otvorene su u februaru ovogodišnje karnevalske fešte. Pošto smo se svi prebrojili i našli da smo na broju, kapo od fešte ovako je pozdravio okupljene:
Glavari, što i za naše misli imate glavu vašu Pa smo, akonto toga, pustili mozak na pašu. SIZOVCI, što vi je krédo kako sredstva smoći, Pa ste postali novi centri para i moći. Inšpeturi naši, što stignete svud dje zatreba, I sve uradite, samo ne ono što treba. Delegati, avangardo naša mila, Što ne znate ni kad je koja sjednica bila. Bankari banke naše novoformirane, Što nas dijelite na kreditirane, procentirane i blokirane.

Vi što vi je pri srcu radnička klasa, Pa vi je referendum uspio za pola glasa. Dotur, što dobro pazite da što ne zapne, Da relativne jedinice ne budu krive kad ko odapne. Umanjeni ugostitelji, i za vas će mo nešto reći, Direktori vam nijesmo, pa nećemo ni uteći. Športisti, što uspjehe postizete kolosalne, A uslove za rad imate minimalne. Trgovci 'rano naša, dobro vi radi petlja, Za to su i razne cijene na svaka dva-tri metra. Učitelji i profesuri, uzdanice naše, Od vaših se primanja sad i djeca plaše. I vi što ste nam pravilnicima riješali sve prohtjeve, I naučno nas izbodovali na zahtjeve. Privatnici, što vas velike brige muče, Kako ćete, zbog poreza, dovršit započete kuće. I svi ostali, što vas mencovat nijesmo uspjeti, DA STE NAM ZDRAVI, VESELI I DEBELI. Skupili smo se na Pjaci danas svi skupa, Da se ovih mjesec dana liberamo svih muka. Da ostavimo konte, govore i mudrovanja, Da nastanu dani veselja i ludovanja. Zaboravimo probleme, svade i podmetačine, I neka se smije hvine u visine. Neka se šale i vica prihvati od vas svaki Pa 'da barem ove dane budemo svi jednaki, Za fešte i monade dajemo sad gas do daske, I svi na lice odma stavite maske. U to ime, veseli narode pred tobom, OTVARAM TRADICIONALNE KOTORSKE SVEČANOSTI KARNEVALSKE.

TURISTIČKI VODIĆ KROZ KOTOR

MUDANTE, BJEČVE I EČETERA...

Baš u ovo vrijeme maškara i svakakvih škercera osvanuo je oglas da Velja pomorska otvara konkurs za osposobljavanje vodiča od turizma što će furešti-

Ovih dana u Kotoru Baš je puno kiše, A zborova, što da pričam, Daleko je više. Dogovora isto tako, Ima kao blata, Ma se bojim da ne bude Malo rezultata.

ma naš grad pokazivati. Ne znam što još tačno očekuju ovo trajati koliko i mački muž, ali za svaku eventualnost mi sa strane »Karampane« moramo dati ne

ke preporuke, kako bi ti vodiči morali izgledati i što bi morali pričati onjema što ih kroz grad vode.

Ad 1.) Kao prvo naši vodiči uopšte ne trebaju govoriti nijedan od svjetskih jezika, jerbo bi im to moglo umanjiti ugled. Mjesto toga, trebaju se stalno smijati od uva do uva i mahati rukama, a isto tako se preporuča da nabave prevodioce kako bi u očima stranoga svijeta izgledali kao rukovodeći vodiči.


Ad 2.) Kada se turistima pokazuju bedemi, obavezno treba zvati nekoga od SIZ-a za komunalije koji će im na jedno dvjesto stranica ukratko objasniti kako to mnogo košta s jed

ne strane, a s druge da mi bedeme tako i držimo kako bi svako mogao odmah da se uvjeri da su isti kao prije 1000 godina. Predpostavlja se da bi se turistima od toga izlaganja sve zamutilo u glavi, pa nebi ništa ni vidjeli, a da baš nebi bez ijednog utiska pošli sa bedema, treba u nekoliko ograđenih mjesta sa čuvati i pokazati de se ko pokakao od 1900 na ovamo (Može se spomenuti i kakva važna ličnost, jerbo se i onako identitet tih stvari ne može tačno ustanoviti).

Ad 3.) Prije nego što će se turiste kroz grad voditi, prethodno ispitati jesu li sve buže od ploča na brzu ruku popravljene, pa ih on

(Prevrni bato)

DIZLOKACIJA INDUSTRIJE



TURISTIČKI RAPORT

SAMO POVERA FASADA

(Poslije prevrtanja)

da samo tim putem voditi. Ispred svake grupe fureš-tih organizirat malo naše mularije sa gas-maskama, pa ako se ko potuži da što vonja, treba činjet flintu da su to vježbe i da smo namjerno puštili gasove od kanalizacije kako bi na učeno utvrdili koliko u tim uslovima živi stvor može izdržat.

Ad 4.) Čim vodič na ne-kom prozoru vidi da se su nut na glavu.

V. D. DIREKTORI

Svaki tempo ima i svoje karakteristike. Tako i ovaj kotorski. Ono bi se moglo kjamat: »V. D. ERA«. Evo i zašto u Centar za kulturu je ve de direktor. U Zavod »Dunav« je direktor v. d. U Radnu organizaciju za iz-gradnju i održavanje grada »Kotor« radi vršilac duž-nosti direktora. U Medicinski centar isto, u »Fjord« ta-kooder. Pitaju se neki zašto to pulitika tako radi. Mož-da zato što se ranije oparila kao vrelom vodom kada je neke postavljala a nije ih poslije mogla nikako mak-nut. Svidala im se direktorska kalijerga.

Opametili se oni. Ako vedejovci ne slušaju odmah ih mogu rotirat ne moraju čekat četiri ljeta. Samo da mi je znat de će sad metnut novoga V. D. Možda u onu dobrotsku kuću inšempijanih?

FEBRUARSKA PJESMA

U Kotoru ovih dana jagnjetine nema,
Jer Izvršni od opštine sporo cijenu sprema.
Potrošači uzalud pucaju od bijesa,
U Tivat se mora ići za po kila mesa.
Odgovorni iz Opštine sve nešto predlažu,
I ponekad nekome ko u šali kažu:
»Čut narode ne buni se, šparamo ti novce,
Kupuj meso kada jagnjad porastu u ovce!«
NEMA VIŠE HONORARA — AKO TI JE PLATA
MALA!!!

Nastavak
FEBRUARSKE PJESME

PS: U međuvremenu, dra gi čitaoci, Izvršni od opštine dao je konačno te pu ste cijene za jagnjetinu, ali sa napomenom da se moraju prodati jagnjad

še mudante, kombinezoni, bječve i etečera, odmah brže bolje reć turistima da to slikaju, jerbo da je to samo za njih postavljeno radi ambijenta, a ne što smo takvi.

Ad 5.) Ako bi koga što sa kakvog krova inkapela-lo po glavi, vodić treba da se samo nasmije i reće da to nije ništa, jer u njihovi-m zemljama može im mjesto tigre i satelit pa-

Ad 6.) Ako se koji od tu-rista zainteresuje kako o-vaj narod može živjet u ovim starim kućama, vodić će mu odmah dovesti nekoga od stručne službe SIZ- za stanovanje. Onda će mu taj lijepo objasniti kako je to samo fasada a da su unutra sve saluni i apartmani, što čedokazat i računima za stanarinu. Reći će im sa ponosom ka-ko smo mi Kotorani izmi-slili nešto novo umjesto lifta, pa se sa sprata na sprat spuštamo kroz rupe na plafonu.

Ad 7.) Vodić mora sva-koj grupi objasniti da smo mi prava sportska nacija a pogotovo u našem gradu. Tako im treba reći da sva kodnevno održavamo bici-klističke trke kroz grad a isto tako da autim mjerimo koliko je koja ulica širo-ka, da bi znali de što mo-že pasat. Onda će nekoga od tih turista neki mu-lac zviznut bicikletom u škinu, za to se vodić ne tre b abrinuti da organizuje i sve će lijepo ispast.

Ad 8) Finalmente treba svaku grupu turista malo po zalivu kakvom barkom provozat i reći im da za-misle da se voze brodom »Jadrolinije«, jerbo da su u modi takva upoređenja i zamišljanja. Ako bi koji prigovorio da je more špor ko, onda mu vodić mora va žno reći da to nije tačno, jer mi jedini u svijet more sapunom i deterdžentima peremo.

Na kraju svaku grupu treba povest u prostorije turističkog društva de bi im se od para SIZ-a za tu rizam priredila papalada, pa bi svako ko dođe u naš grad sretan i kontent iz njega što prije pošao.

AVIZO OD REDAKCIJUNA

Dragi čitaoci,

Nakon svestranog razmatranja, uzimajući u ob-zir sve objektivne okolnosti kao što su recesija na svjetskom tržištu, inflatorna kretanja, produbljiva-nju ja a između razvijenih i nerazvijenih, aku-mulaciju kapitala i slično, odlučili smo da poveća-mo cijenu naseg foja po jedinici proizvoda.

Do ovog koraka bilo je nužno doći, iako je on -mali za čovjeka ali velik za čitavo čovječanstvo, zbog toga, što nam nedostaju sredstva za proširenu reprodukciju. Obzirom na nužnost investicija -ahvata te na nelikvidnost banaka morali smo to uraditi na ovaj način: povećanjem cijene.

Uostalom, to neće biti veliki izdatak za vas. One će koštati jedan boč. A kako on u svim pre-dužecima iznosi 10 dinara, da bi knjigovođe lakše računale, eto vam kako smo formirali novu ci-jenu na bazi ekonomske računice. Samo sa ovo-likim iznosom možemo biti rentabilni.

Prije ovoga, kako je to uobičajno konsultovali smo sve društveno političke faktore, zatim odgo-varajuće organe, Privrednu komoru te udruženje portosača i proizvođača. Konsultacije smo počeli na vrijeme, prije šest godina. Zahvaljujući ekspe-ditivnosti ovih organa, na čemu smo im zahvalili do grobu, sada imamo pravo da povećamo cijenu.

Uostalom i naš je dinar pao ali on ima tu pred-nost, u odnosu na englesku funtu, da pada sa da-leko manje visine zato se prilikom čestih padova ne može ubiti.

Sada će i naš humor biti upola teži a vi dra-gi čitaoci upola lakši.

POGAĐANJE

Ako je neko volio da vidi lijepu livadu i da se njom šeće odio je na stadion od fuzbala u Škaljare. Tamo se uzdizala trava. Sigurno su tadašnji rukovodioci bili orjentisani na poljoprivredu. Tako vi je bilo godinama. »Zeleni plan« se postavio.

Sada su došli novi. Oni su protiv poljoprivrede u jedinstvenom turističkom regionu. Sada više trave ne-ma u Škaljare na terenu. Što će man? Ne živimo od po-ljoprivrede.

Samo de će deca fuzbal igrati?

BEZ POLJOPRIVREDE

Odbio onaj berekin što radi u Puteve na Putarija-du. Lijepo se spremio, trenirao u nevidelice i pošo. Kao pravi sportista odmah je pošo na trening. Kada je izašao na zog zgrampao je buću i profulao. I tako stal-no. Svaki put čorak. Kada je došo napisao je izvještaj ali ga organi samoupravne radničke kontrole nijesu pri-vatili.


Saznali su da nije mogao potrefit ni autobus kada se vraćao. Sada se pitaju odakle mu pare za piće.

U samoposlugu pita ona na kasu jednoga, jeli mu dugi ili kratki? On se jado zarvenio ko pa-prika i taman čio oko gaća nešto petljati, a ona mu mala objasni da ona to jadna na kruh misli.

Pošto je do sada teže bilo skupiti delegate za kakvu sjednicu, nego se na mjesec popeti, pred-lažemo da se ona kafana nazove »KVORUM«, jerbo ih u nju nikad ne fali.

Čio sam rado da budem ekonom kluba od fuz-bala, ali neću nida jaki bog, erbo imaju jednoga iz uprave što ako ga zoveš na tratmenat, on ti ci-jeloga prasca izjede, prasac jedan bezočni!!!

**Nema više honorara
ako ti je plata mala**



- Kenova? Što ti je bilo?
- Slomio sam nogu šetajući pločnikom.
- Ko ti je kriv što nijesi odio asfaltom?

PORUKA ČITAOCIMA

ZAŠTO IZLAZIM

Da znate, otkad nijesam izlazila, znam da mi nije niko kalavao ni oca ni maju, a sada će jotep pet-šest setimana biti šporkije riječi na moj konat. Ali da me manje olajavate i ja ću u pulitički rat pa da vidite kada ja vas inkapelam parolama koje su teže kada se spušte natintaru nego da te kresne kakavi mesar maljicem.

I ja sam vi se ustavno transformirala. Konstituisana sam kao sizovi iz dva konzijuma: onih koji prodaju usluge i onih koji ih vataju. Ja vi dajem a vi svi čitatelji od reda ste korisnici usluga. Pesnasam da ćete i vi ostat kratkih rukava jer vi je došlo vrijeme da je bolje davat, i od davanja dobro živjet, nego plaćat usluge.

Nemojte se infotatat ako vi šanem na uo da mi neki prijete da ću brzo oteč papke jer im nijesam mila zbog dugog jezika. Ja pristajem da umrem čim bude pronta nova kapela de će u frižidere čuvat mrtve. Ako ovo privatite znam da ću živjeti vječno. A ako već budem morala da se potencim onda najbolje od smijeha. Za ovu kapelu se zalaže i centar od medicine ali dok je dobiju mrtvi će još dosta smrdet kao što smrde odnosi u tom špedalu. Nije bolje ni u špedalu od ludije.

Alo što ćete tamo su bar ludi pa im nije za zamjerit.

Da vi još nešto kažem u razdeljak. Bolje ne lajte proti mene jer prazne tintare prije ili kasnije isplivaju na vrh Gurdića. Priznajem vi da se može žbaljat i da se na greškama uči ali znam da smo mogli jeftinije školovati neke kadrove. Neki mi kažu da bi trebalo da se reformišem kao ovo naše (obraz) ovanje. A što pensate bi li bilo dobro da se reformišu i neki školovani umjesto školstva? Tamo iako ima dosta funkcionera ne funkcionirše sve kako treba.

Da znate ja ću izlazit po svaki konat bili vi proti mene ili ne. Ja sam vi na delegatskim regulama: pišem po želji delegata i to onih koji su u bazi a ne onije koji u nju prijakostaju ličnim vaporem ili limuzinom kada im treba dat svoj glas.

I od našijen dobrih lovaca ima vazda dosta novitadi. Prva je da su primili u članove onoga što mrce kopa i vodili ga na otvaranje lovačke sezone. Kompanija sa kojom je odio, kupila je jednog kuniera, da bi ga kad se vrata proglasili za ubijenog zeca. Na ovoga novoga člana mnogo su šoldi za pranje potrošili, jerbo su ga u tri vode morali rezentavat. Onda su lijepo pošli u lov i kao vazda, nijesu ulovili nianke vrapca, pa su vezali za konop onoga jadnoga kuniera i rafalnom paljbom pu-

Nije lovačka priča (nažalost)

cali u njega. Biće se on jado koprcio pa ga nijesu nikako mogli ubiti, dok ga jedan nije nekom paličnom pretukao po glavi pa ga onako ošamućenoga ubio iz puške.

Sa druge strane čujemo da se prežidente od društva infotao na onoga iz Konavala, jerbo je sve tičurine i živine pobio, pa je deboto destregao lovački fond za pet godina unaprijed. Dobar je lovac nema što, ma mu je isto zamalo glava došla ona foša što se u nju surgao, da su morali i pompiere zvati da ga iz nje izvade.

Na kraju spomenimo i to da je sad kraj lovačke sezone, pa sve lovce možete naći u Kovačevića dolu, de uz briškulu i trešetu ubijaju vino i gemište.

Najfreškije je da su dvojica velikih lovaca, onaj što je letričista a sad trgovac, i onaj drugi što crta i projektuje kuće, bili vanka u Stoj u lov i zamalo nisu nastradali. Bili su se uvalili u živo blato, jedan do čizama, pa je iz njih iskočio i vadio onoga drugoga što mu je samo ruka virela iz blata. Da ih onako nagrđene nijesmo vidjeli kad su se vratili, ne bi im ni vjerovali što su nam pričali.

Ajde, sada zdravo, pa ćemo se ponovo javiti do godine.

LOVAC

ATMOSFERA KANALIZACIJA

Sjedjeli smo na jednu konferenciju od komunalija i čuli de treba grdna munida za atmosfersku kanalizaciju.

E ljudi da sam juče otegao ne bi znao da ćemo i gore stavljat kanalizaciju. Jao što će biti lijepo gore šećati po kanalima u atmosferu.

Ko zna oće li to biti u duhu urbanističkih zahvata. Ako panc magla neće se videti.

Izložba cvijeća

U Centar za kulturu održalo Gradsko zelenilo Izložbu od cvijeća. Bilo je tamo svega i svačega. Gledatelji su se imali čemu načudit. Falili su se je rukovodioci od cvijeća da nije bolja ni ona u Ercegnovi.

I kao dobri gosti ostavili Centru dosta pitara i unutra biljaka. Onda mi je stigao konat. Kada su videli što tu piše i koliki je pošli oni i pokupili sve što su bili poklonili.

Ali su oni, jadni moji, pravo cvijeće.

IZ STRANIH FOJA

Jedna naša

Krtole i fažole sita sam bila,
Stekla poštenog muža, pa se posilila,
Usne su mi crvene a obrazi žuti,
Zbog nesretne linije mora da se šuti.

Od kotule uske ne mogu da kračem,
A na svog jedinca neprestano gačem,
Često se nalazim u modnom salonu,
I šešire biram uz najnoviju fazonu.

Imam lijepo društvo, al' što sve to vrijedi,
Putem dignem glavu i nikoga ne gledim.

(«Karampana», 1936. god.)

ČAKULE U PO GLASA

Ko kaže da kotorski kar neval nije i nadaleko poznat, nego da je čisto lokalni, grdno se vara. Već voo godine voditelji i članovi žirija su iz Titograda a za dogodine bi trebalo da organizaciju prepuštimo onijema iz Marinkove bare.

SIZ za komunalije uskoro prekida policiski čas u našem gradu i okolici, jerbo su obećali da će staviti pet-šest sijalica, ako ih bude bilo za kupiti.

Priča nam jedan što oća le nosi, da ih više neće ni kako nositi kod optičara. Jer, kako li bi tek njemu pomogao, kad je sebi stavio takve dioptrije da je poslije jedne svadbe uzeo tudi kaput a malo poslije tresnuo sa autom u konao.

Tehničar što je prije ne koliko preselio na Muo, molio nas je da ga ne mēncu jemo u ovi foj kako je kupovao mašinu za pranje veša. A i nije nešto naročito, kad čovjek popije koju više pa mjesto te pustje ma kine kupi šporet na drva, nego je muka sve to remu čat do doma i natrag i još molit onoga trgovca da mu čiči. Mi sa naše strane evomučimo i pravimo fintu da ne znamo o kome se radi.

Profesor: »Što je bilo poslije smrti Karla velikog?«

Učenik: »Sprovod« — družje profesore.

Profesor: »Evo, tebi jedinica, pa da mu uskoro održiš četrdesetnicu!«


Neki su u našem gradu sprovođili ZUR a drugi su u njega samo ZUR-ili.

«Karampana» predlaže da se članovima Komisije za ispitivanje porijekla imovine vrijeme provedeno na toj dužnosti upiše dvostruko u radni staž, jer su zaista djelovali u .. dubokoj ilegalnosti.

Jednoga smo druga postavili na krivi položaj, pa sad cijeli kolektiv pati od išijasa.

Jedan je kotorski šahista predao odmah partiju jer je na dami izgubio ... kvalitetu.

DELEGATSKO RAZMATRANJE



BOKEŠKE ČAKULE

FILOMENA NA FEŠTU
OD MIMOZE

Na velikom maškaranom balu u Kotoru, šjora Filomena, obučena što je što — šopra i što je prijeda — straga, dobila je prvu nagradu: cijelu setemanu ma njamuke u Ercegnovi, na Feštu od mimoze

Vidjela je izložbe tapića, cvijeća, starijih bula u ku verata, gardelina, frzelina, faganela, kanarina i papagala i prepoznala lugarina šjore Bepe, što se spaventaio, kad su joj muljanski ribari zametnuli pa landar, pa je povera bešti ja umalo oteglja papke.

Vidjela je urnebes od va trometa, ronketa i djirašola.

Krcata ko kimak od ban keta i šenzacijuna, s velikim boketom mimoze, vratila se šjora Filomena na Prčanj, dje je Jozo eko ko napeta straguša, da joj će stita što je vidijo na tele viziju, vazda u prve redove...

— O, finalmete, finalmete, šjora Filomena. Bla črne oči!

— A, što ste mišljeli, šjor Jozo, da se ja ne znam vratit doma? Ma de vam sve nijesam bila, moj šjor Jozo. Vidjela sam sveča-

no puštanje u rad trafostanice u park Svetoga Antuna u Novi. Nema više ko prije, da se čim zalampa na Ilijinu Kitu, štuva letrika u Novi. Sad se Novi ufatio u kružno kolo letrike: ako se štuva Glava Ze te, uždije se, da oprostite, Trebišnjice.

— Vidjela sam puštanje u rad nove kapele na cimiteriju u Savinu, sa, božemi oprost, četiri škafetina za mrce. Tratali su me, da pregrizem vrpcu na novu sekundarnu kanalizaciju. Bila sam na, altroke maškaranom balu. Nije se zna lo ko je maškara, a ko kršteno čeljade!

— A, jeste li bili na feštu u Đenoviće i Baošiće?

— Odvo me jedan baošićki galijot, da vidim kako u njegov đardin na grane od mimoze rastu škombri! Nijesam mu vjerovala, dok mi nije pokazao cijelu stvar. Sinu študentu u Beogradu šilje, onji tanto, avionom po dvajes kila mimoze, a on njemu iz Beograda dvajes kila freškijeh škombra, a ne mi ga onih iz leda. Altroke vaša žukva i vresine, moj šjor Jozo!

— Tokalo bi reći šjori Keki iz Stoliva, da pošalje njezine kamelije u Beograd, ne bi li otamo dobila freškoga kacmarina!

— Ajme, što ste vi mali cionzi, šjor Jozo! Vazda mi slite na šporkarije. A da vidite, koja je krijanca i dentilenca u novske butige. Degod sam uljeglja, klanjaju se po novom pravilniku: pomaze bod! Izvolite, očete li ovo ili ono, a neko ode na Prčanj: što se vazda bunite, šjora Filomena? Krešio dan, pa krešile i cijene! Ako nećete vi, uzeće drugi!...

— A, koliko ste vi, šjora Filomena, dobili bodo va na Feštu od mimoze?

— Jopet vi na maliciju. Ako vi je milo znat, ja sam spavala kod šjore Krstine, što jon je sin profesor, otvorio betulu na Dugunju, zafaljujući ercegnovskoj maloj privredi. Dozvole i lokacije dijele se šakom i kapom svuđe na preko 1.600 metara visine. Tako će vam se, moj šjor Jozo, svih onih šest stotina, što se ventulaju diplomama na Biro rada, zaposliti dok kažete, škopica!

— Čuo sam, nešto onomadne, preko radija, da će Orjen domalo bit nacionalni park!

— Imala bi vi još pripovidet o vodi iz Konavala, koja je krenula za Novi, ali mi se odma mantra, kad spomenem vodu. Da nijesam namazala puzdrom štiva, nebi onomadne pasala preko klizišta.

ŽIVIJELA ERA MEHANIZACIJE

MIRAKULI OD
KOMPJUTERA

Ljudi moji, moram vi ovo čudo ispričati. Dunkve, vi se još iz pasanog foja »Karampane« sjećate da smo mi u »Napretku« kupili kompjuter sa velikim »K«. Sve smo kontali kako će to čudo raditi za sve nas a nijesmo ni na kraj pameti mislili da će nas snać ovo što nas je ovih da na strefilo.

Taman smo se iz izbodo vali, izvikali jedni na druge do mile volje kad smo plate dijelili, pa smo ti sve to surgali u njega i na drugi kraj čekamo kakve će nem plate izaći. Tu su bili svi podaci što trebaju, i ime i prezime, ime oca, ba be, djeda, broj košulje i crevalja, jednom riječi sve što to čudo od tehnike traži. Još smo nabavili i fini papir, jerbo kompjuter ne će kakvi grubi ili šporki, da mu nebi što zapalo. Čekamo ti mi što će izaći, kad onamo a ovo čudo sve nešto vraće natrag i ne kon ta ništa.

Onaj naš što se u njega dobro tendi odma je pregledao te probne kartice, okrećao ih i prevrćao, pa stavi opet u kompjuter, ama ovaj neće pa neće. Ovoga našega lijepog čovjeka i

dobrog stručnjaka za finansije nansiranje lijepo mi je bilo žao tjech dana gledat. Sve nešto parla sebi u bradu, kao da boga moli maše rukama, a kad ga što pitaš, prvo zavišća i zareži, pa ti tek onda od govara. Onda ti je on lije po pozvao stručnjake iz Beograda, Zagreba, Sarajeva i pitaj boga otkuda sve još, i svi ti seoni okupili oko te makine da vide koji joj je davo.

Sve se moguće provalo i radilo, ali ova šempija od kompjutera neće da nam plate izračuna, pa neće. I tek na kraju se ispostavilo da je ona naša što je te đavolje kartice popunjava la nekako štrambo ispuni la ko je muško a ko žensko i da je zbog togasve pošlo inpiko. Svi smo odahnuli, jerbo su plate ipak na vri jeme došle, ma se sada malo koji od nas tome čudovištu primiče.

Jer, kako je krenulo, što znaš što nas može tokat, da još radi kontrole moramo gaće skidat, da vidimo koje što ako ćeš platu primiti. Pa neka mi još ko reče, da ova današnja tehnika nije baš mirakulozna.

N a p r e t k o v i ć

KOMPANIJA ISPOD SATA

Imamo vi mi u Kotoru jednu kompaniju od kamone i dobre papafale, nećemo ih mencevati da marad ne bi znati o kojima se radi i onda ih neko ne bi zavao na kakvu feštu, pa bi izgubili na kilima.

Dunkve, jedan se od njih jednoga toliko najja, da kad je počeo pjevati, ufatilo ga je riganje i jedva je skapulao. A prije toga bi vazda kritikao drugoga kako mnogo ije i pije, pa će ga kolpat, a sad mora mućat, jerbo mu ovaj odvrati da, jes da jede i pije, ali da nikad rigao nije. Tako su mu prišjele one punjene panidore.

Onaj drugi, je opet kad je bio na tratimenat pojeo dva pjata antipašta, pa kad je došlo ono glavno, kukao je nad pjatom što više ne može papiti, a puste oči. Govore da je sve zadnjim krajem udarao u karijergu nebi li mu više stalo.

Svako ljeto u sitne ure možete ih čut kako lijepo što voće kantaju i bogami sedosta naroda skupi. Ma zimi ih niko ne voli ni putem srešiti a ne da mu pjevaju, jerbo je to vrijeme kad mrcina posljednje pjesme kontaju.

NAŠA POSLA

Jedan je obećao maloj da joj ni tičjega mlijeka neće falit i održao obećanje. Svaki joj dan kupuje... mlijeko u tetrapaku.

— »Dje si bio ovih dana?«
— »Na izlet u inostranstvo!!!«

— »Boga ti, a oklen ti per?«

— »Uštedio sam na bonovima za društvenu ishranu.«

Kotorska pošta održala je obećanje i podijelila telefone šakom i kapom, pa ih je uvela, što se kaže, svaka šuša i maruša. Sad,

narode nemoj mnogo kukati što na te telefone daolju ne možeš ni čut ni progovoriti, ne može sve biti odjednom.

Pomorac se obraća portiru u hotelu: »Molim, jednu sobu sa pogledom na kompno.«

»Doktore, nešto sam mnogo debeo, preporučite mi neku kuru mršavljenja.«

— »Najbolje vam je da se zaposlite u radne organizacije »Kotor« ili »Fjord« i živite s njihovim platama jedan mjesec dana!«

OD SVEGA PO MALO

Čuje se da se formiraju komisije koje će ispitivati ko je kako pošao na bolovanje, kako bi se procenat neopravdanih bolovanja smanjio. To je dobro, ma se bojimo da će onda doći u pitanje provodenje plana razvitka... poljoprivrede.

Iako se stalno govori da obala pored spomenika u parku propada i da će i sam spomenik doći u pitanje, zasad se još ništa nije poduzelo. Sigurno oni što su odgovorni čekaju da se nakrivi kao onaj toranj u Pizi, barem bi onda imali što strancima pokazivat.

POSILIJE IZMIRENJA OBAVEZA



УАН ЈЕЛАНТЕ

KOTORSKE TRAPULADE

Opet nas je stisla pusta fjaka, kao ona lanjske godine, dodijalo nam je čaku lati i sjediti doma na kalijerge a i pusti batoč nije nam dao mira, kolap ga ufatio, on nam je činio da smo morali i preko te pus te fjake da prodiramo kroz ove kotorske kontrade.

Diravanja je počelo su vrata od Suranja i nijesmo alavija ni počele diravat, kad tamo, jado moj, kod one kazernice čujemo veliku viku i graju, i vidjeli smo de se biju dvije lavendere rad isvojih starih ljubavnih avantura, od velikog drma vanja ona jdugačkog jezika popucali su laštiki od bječava, tu je bilo svega i svašta pa smo morale bježat ča, nego nas je dao natančao da se okrenemo i vidjeli smo kako je nekakva

baba bila kapaca na nas bacit jedan probužani bokarić i kajln šporke sapunade...

Pusta užanca, kod pišariole smo aločale jednu crnku de se ljubi sa jednim debelijem, od velike je pre se zaboravila zapučiti kotulu pa joj je pala i ostala je u šotanu. U ulici od Bižanta, imale smo što vidjet, na Bižanta se popela jedna šinjinorina da ga očisti od prašine i steže ga oko pasa. Oštija, od velikog ma siranja po panceti, lanik je sve bankele u djaridin polomila, pa se ove godine moraju napraviti nove od pravog gvožđa. Zatim smo kola fjaka pošle u đardin da ufatimo malo arije freške. (»Karampana« 1940. godine).

Penali šotokuco

Iz pouzdanih izvora saznajemo da će onaj bivši predsjednik iz Dobrote mo rat da odgovara pred sud, jerbo je bespravno taksirao onoga svog prijatelja u ... kariolu.

Kotorski taksisti najzad su dobili telefon da ih se može zazvat kad što treba. Ma izgleda da im je tek sad kuku lele, jer je svaki barem tri puta džabe neđe odio, što ih pusta mularija zafrkava.

Ona jnaš sa televizije prosto se pretplatilo za na-

grade na maskenbalovima pa se nadamo da će deboto i koju crkavicu od ovijeh našijeh rabota i na televiziji javit.

Onaj pomorac sa kapom što je infišan u prognozu, svaki put nešto dobije, ako ne u Kotoru, onda svakako u okolici, pa je na čudo de će sa parama.

Iako mu kažu da je pravi balvan, nema veze, on uvijek ispliva.

Sve radi iz računa a ima jedinicu iz matematike.

NJEMU

Uzalud su tuševi i sanitarne mjer, Njemu nikako obraz da se opere. Karakter stavlja u mašinu za pranje, Al' uvijek isto nepromijenjeno stanje. Moraju se preduzeti poslednje mjere, Da natjeramo društvo, da se od njegov' opere.

NJOJ

Cijeloga je života sanjala, kako će živjeti od golog akta, ali su'je zbog velike upotrebe, nedavno metnuli baš ad acta.

JEDNOME VAN GRADA

Gradevinu zidu, sam sebi pomaže, PaP umjesto tigala, u nju ljude slaže. Kako vjetar puše, okreće bandjeru, I malo po malo, gradi sebi karijeru.

Završni računi

Nastala je era završnih računa, ma ove godine to čudo trefilo je sve i svašta. Organizacije sindikata, mjesne zajednice, klubovi i sve ostalo potpalo je pod školu Zakona o knjigovodstvu, pa sad ne možeš mirno ni rivoj pasat a da te neko ne zaustavi i pripita u koje konto spadaš. I sve će se to, kako tako svršit, ma smo čuli da će i oni što kondute čiste morat praviti inventare od svojih sredstava, pa me baš interesuje ko će biti izabran u te komisije za inventarisanje.

(ne) zvanično

U dane krnevala ona zastava što visi poviše sata bila se zamotala oko njega, pa je onaj što ga navija činio denastiku da je odmota, jerbo bi mu još ko mogao pribrokat da je kriv što nam je vrijeme u gradu . . stalo.

Jedan od našijeh će dočekati sigurno sto godina živeći ala maka, iako stalno ponavlja kako će život dati za velike ciljeve.

Onaj što ga nećemo mencovati stalno se nešto u svom preduzeću bunio i finalmente bi rekao, da ne može šut s rogatim. To je čula njegova žena i odmah mu pomogla... nabila mu je rogove.

Zalud se jednom čovjeku sve greške reknu u oči, kad on na svojim greškama stalno žmuri.

Obavještavamo vas da je nađen čovjek što će nam relej na Vrmac održavat. Akonto toga, već je i talijanski program proradio, ma čemo vidjeti što će kako raditi, kada mu budu pare daval kao onome prije njega.

Izborne čakule i ostalo...

Jednoga našega staroga Kotoranina sada su predložili za člana delegacije Mjesne zajednice, ma čujemo da će prisitati samo pod uslovom da se sjednice iste održavaju u četiri ure ujutro, kada je on buđan.

Kada je Bokeška mornarica bila u Novi, na ulazu u otel dočekao je onoga njenoga rukovodioca jedan lijepi čovjek vas u crno obučen, pitajući ga koliko ih ima.

Ovaj je videći da u rukama ima blok i kontajući da je to sigurno neki urednik televizije oli radija, jadnoga čovjeka davio po ure pričajući mu istoriju i sve što treba. Na kraju ga je još zamolio da u novine stavi i njegovo ime, kako bi se znalo ko je intervju davao, da bi mu ovaj odjednom rekao:

»A, sada, na kraju mi recite, očete li za ručak šnicle ili punjene paprike, jerbo sam ja konobar ovdje.«

Poznati moreplovac suster-skog zanata što inače u muziku svira u onaj štrument ki gardelin, prije nekoliko je pošao barku u more utopit. Sad govore da se nešto bio zamislilo, pa je u more gurnuo karetu a barku ostavio na suho i pošao kontent doma.

Mnogo se bune oni u kino što idu na onoga što filmove naručiva, jerbo je ova godina nekako mizerno počela što se seksa tiče a i kino bi zbog toga moglo poč inipiko. Neka, neće samo oni zbog seksa stradati.

Jedna je zabrinuta majka svaki dan govorila kćeri da se pazi, jer su svi muškarci isti, a kćerka to pravilno shvatila pa svaki dan to provjerava.

**PAZITE DOBRO NA KLJUČ DA
NEBI ZAVRŠILI IZA BRAVE**

OTKRIĆE

Čujemo da će se uskoro u našem gradu na nekliko mjesta graditi ATMO-SVERSKA KANALIZACIJA. Ja ljudi moji nijesam baš mnogo pametan, ma mi se čini da ćemo to graditi gurle in arija, da ne bi, ne daj bože, kome što trefilo na glavu kad koji aeroplan pasa više Kotoru. Ma to je sve lijepo, nego što ćemo jado moj sa ovom našom ZEMALJSKOM KANALIZACIJOM po gradu što tako lijepo vonja, da moraš gas-masku na lice metnut ako ideš što u Apoteku kupiti.

OROČAVANJE

Na Skupštini SIZ-a za komunalije rečeno je da se javna diskusija po nekim pitanjima OROČAVA do toga i toga dana. Ja znam da se pare na banku mogu oročiti, a sad smo počeli oročavati i dane, va lja po onoj iz Amerike »Vrijeme je novac«.

„GRAĐANI“

Iz pouzdanih izvora saznajemo da se uskoro pored muzeja grada Perasta, otvara i muzej u gradu Risnu. Sada još samo čekamo kada će SELO Dobrota dobiti školu.

FEŠTA

Na svečanoj akademiji u čast Dana Armije koja se održala u Centru za kulturu u Kotoru, nije među prisutnima primjećen niti jedan od rukovodilaca. Zlijezici tvrde da je to zato što organizatori nijesu za poslije Akademije predvidjeli PAPALADU.


IZ PODRUMA

Kada je onomadne bila ona velika gvera i onaj dobio jednu karijeru u tempestu, od ma je pao u anfan.

Kad se probudio pitao je: »Oli smo već u Zadar stigli?«

Jedan je unefalj prosuo pepelajru pravo na mantiju popu, koji se taj čas tuda trefio prolazeći. Pošto mu se izvino i vrnuo u butigu reče mušterijama: »Ma, i nijesam mu ja kriv, kad je pasao ko šijun, nionako ga nijesam vidio.« Na to će jedan iz butige: »Vala bi stvarno ođen trebal, sta viti saobraćajni znak ograničene brzine!«

KOTORANIN SA NAJVIŠE BODOVA



IZ STARIH FOJEVA

ZENIDBENI OGLAS

Mladić, zdrav, feš, crven kao ružica, visoke naobrazbe (u Englesku študirao), poznavalac Istoka, režiser svih kotorskih društava, pisac i predlagatelj mnogih putešestvija i planova (kao gradnja lovčenskih jezera i regulacija Kotora), i još neopredijeljeni političar, želi poznanstvo sa gospođicom, ženidbe radi, isto tako visokih kvalifikacija, kako bi ga pratila i na naučna putovanja po selima, naročito u svoj Grbalj. Ponude sa fotografijom slati na uredništvo »Karampana«. Diskrecija zajamčena. (»Karampana« 1936. god.)

IZ TABAČINE

S. O. S. Ili nam put salijajte, ili dignite onu finu glazuru od bubulja, jerbo nam odoše noge. (»Karampana« 1936. god.)

SKALJARI

U Skaljarima se nalazi jedina strahovita »pantigana«, kada zine vola bi progutala, a na sendviče najviše je gulozna. Skaljaristi su muzikanti jednom prilikom koncerta ostali bez sendviča, jer je »pantigana« na njih prva arivala i sve ih progutala. (»Karampana« 1936. god.)

Gospođica, razočarana u ljubavi i to očevom krivicom, otrgnuta momku iz zagrljaja, traži momka koji voli šetnju i ljubav da nadoknadi ono što sam izgubila. Imam 25 godina a kad obučem kratku kotulicu i napudram se, param kao balerina od 16. Moje su vrline, veliki jezik a za miraz nosim kosu bijele dlake a švicarske rase. Adresa: Kaluža unter torium. (»Karampana« 1936. god.)

TABAČINA

Molimo Općinu daonaj zid od »Kolačića« kontrapela, jer ga onaj »prekoceanski« poste peno ruši. (»Karampana« 1936. god.)

KOTOR TRAZI BABICU

Kotor nema novo opštinsko vijeće, jer nije bilo izbora. Do dvije nedjelje treba da se obave novi izbori, ali je cijela opština u porođajnim mukama, jer nikako da se rodi lista. Pozivani su u pomoć nadležni faktori i politički ljekari, ali uzalud. Ni najnovije injekcije nijesu pomogle, pa je naposljetku ovih dana na javnom zboru zaključeno da se raspíše konkurs za jednu svjetsku babcicu, koja bi uspješno obabila listu. (»Karampana« 1937. god.)

PERAST

Čujemo da se mnogi stranaci interesuju za periodično električno osvjetljenje grada Perasta, kao i za novi izum stalnog osvjetljavanja putem refleksije mjesečevih zraka pa Peraštanima čestitamo. (»Karampana« 1936. god.)

POSLIJE IZBORA

Izbore smo sad imali,
Sa crvenijem papirima glasali,
Komorske ašešure izabrali,
I dobili što smo tražili,
Sad nek vas brige ne more,
Urediće ašešuri sve vaše nevolje.
Znaju oni dobro što čine
Ne brigajte nema petljavine.
Malo smo se bogme natezali
Da bi oba na listu ispali
I na kraju dobro smo uspjeli,
Svaki po jednog na listu dospjeli.
(»Karampana« 1936. god.)

FREŠKA VIJEST

KOMENTAR MALOGA ŠPORTISTE

Draga moja karampana, ja ti se jopet javljam, sada smo Drugi od vaterpola u cijeloj Evropi iako su nam Talijani eli podvaliti čpa nam nijesu dali ni da spavamo ni da ijemo, biće računali e smo gladnovi pa da ih u trošak ne bacimo. I tu su se prevarili jerbo smo iz inata zapeli kao nikad, ma govore da isto nebi bili tako dobri da s njima nije bio onaj djornalista što onji tanto u foje sve nešto petlja, pa im je svijem na čelu sa trenerom bio podigao donji pritisak i Morali su dobro igrat i jopet ga treba džabe vodit.

Fuzbaleri su bili na pripreme na Trojicu i došla su pojačanja iz Nikšića da nam vrata što su nas iz Lige išćerali. Dobro su se pripremili i ako budu svi igrali na proljeće, može svašta bit, Jedino me strah pošto će malo para imat jer im je Prežidente od kotorskoga športa spjegao šćeto njeto da moraju dobro pare šćepati da nianke za čaj ne smiju trošit nego sve iz Doma da donesu. Ma sad ćemo lako bodovani smo po Pravilniku što su ga pravili sve oni što se dobro u šport tende i imaju dosta medalja, svi smo ti nede isti, isto ti je igrao fuzbal ili klikere Samo mora biti masovnost.

moram nešto za košarkaše Reć, što se odma smijete, oni su opet u republiku a bili su ispali Ma se liga proširila, jerbo ako ispanu nemaju dje

igrat a Imaju dobar kvalitet i šteta da propanu.

u Kotoru su bili na Pripreme fuzbaleri iz cijele zemlje Bilo im je dobro a još bolje Fjordu što je lijepe šolde skužao i infurs ih je dovodio, sad što su rovnali teren pa je kao za oranje nije većka šteta, to nam je Obćeo onaj je outar kog da će muktje popraviti, kao što je učinio za one Kamione što su tobože tribine trebali praviti.

znate li Da je nova uprava od fuzbala Opet stali prežidente već se počeo zaliti koj ga je dao granu. Pa opet mora dušice vratat, ma isto nešto mislim bice Dobro ako oni što štrajkuju budu igrali.

Sad sam najfreškije čuo od vaterpolista, igrali su u kupare pa su se plasirali iako onaj iz oravea nije igrao ma su nas oni galioti iz beograda čeli imbrujat i da nam ponište utakmice Kako bi oni naprijed pošli. Oni mali bašeti Pravnik i onaj inžinjer od Ietrike bili su strašno Infotani i našli su odma Paragrafe, oli vlaho misli da smo mi suludni i da se nijesmo na galijoštine naučili i Opet nam je to bio oni Klarić pa bi molio Mira da ga opet manjamukte nede u svijet povede na olimpijadu oli svjetsko prvenstvo i sa svom familijom, Jerbo nas je ovaj lijepi sudija baš zadužio. E, da je ovoga ljeta onaj iz uprave puštio onoga od trafostanice da ga pripita kako mu je ime, drukće bi moj klaricu ti pjevao. Ovako je prežidente morao na vrat na nos šiljati telegram i metnuti Veto, altroke karter oli brežnjev, da se zna da ga zalud nijesmo birali i para mi se da ćemo na kraju svi biti kontentni i za inat i U beograd biti prvi.

Imao bi Ti još pisati ali neka što i za drugi put ostane i primi pozdrav od Malog športiste.

PRIVREDNI MOZAIK

NAŠA POSLA

Čujemo da svi nezaposleni sve, što bi se ono reklo, boga mole kada će opet »Jugopetrol« raspisat kakav konkurs za popunu radnih mjesta. Jer oni, umjesto jednog obavezno prime dva radnika, iako ih baš nije volja.

Kotorska banka je promjenila ime što ne znači da su se i odnosi u njoj promjenili.

Kad uđete u kotorsku Apoteku, čeka vas veliki natpis RUČNA PRODAJA. Baš nas interesuje kada će početi nožna.

Radnik »Autoremonta« pitao je preko novina ima li pravo na nagradu za 30 godina rada u tom kolektivu, jer su mu priznali samo 20 godina zbog toga što je bio na pruži i u vojsci, a inače je na radnom mjestu i bez oka ostao. Ako je ovo sve tačno, onda nam se čini da su oni što su te nagrade djelili bili bez oba oka.

Žale nam se oni iz »Fjorda« kako primaju umanje

ne plate, jer moraju vratiti velike kredite. Bolje bi izgleda bilo da su oni gradili one kampunjere na Markov Rt, danas bi primali pune plate i nikom ništa.

Prema novom Samoupravnom sporazumu u Medicinskom centru, ložac je daleko bolje plaćen nego bilo ko od medicinskog osoblja. Znači li to da ova ustanova mijenja svoju djelatnost.

U službi društvenog knjigovodstva u svemu paze na samoupravna prava radnika sem u jednom. Naime imaju dva konduta, od kojih je onaj »DE LUXE« predviđen za one više i si re, a onaj čučavac za ostalu boraniju.

Ako nekom slučajno procuri voda u kuću bilo sa krova ili špine, neka se bla govremeno prijavi servisu SIZ-a za stanovanje. Oni će mu to brzi i sigurno otkloniti do početka dvadeset prvog vijeka.

Sa Prćanja nam javljaju da više nije šenzacium

kad čovjek ugrize kučka, nego kad sa rođene žene padneš i slomiš nogu.

Čuli smo da je onoga slavnog glumca iz Beograda ufatila neka deboleca jer je afitan za sve kotorske fešte a na krnevalu ga nema.

Sekretaru jednog kluba bilo je dojadilo što ga niko za ništa u novine ne stavlja, pa je počeo pripisivati golove i onda je o njemu cio svijet pričao.

Krtoljski pravnik se tri mjeseca pripremao da pođe na maskenbal u Cavtat u zadnji čas ga je kompanija imbrujala.

Veliki organizator karnevala i maskenbala sa Mufala toliko je revnosno na jednom sastanku dijelio za šćenja drugima, da ga je na kraju skoro nesvijest avatila kada je ustanovio da sebi nije dao nikakvo zaduženje.

Požalila nam se jedna šinjora sa Pjace da je na veliko čudo od kad je telefon uvela. Kaže da će ili ukinuti telefon ili pod hitno morat engleski učiti, jer je svako malo neko zo ve i sve pita: Halo, yugoslav.

IZDAJE KUD »NIKOLA ĐURKOVIĆ« KOTOR

Za izdavača odgovara: Stjepan Boroe

Štampa: Štamparsko preduzeće »A. Paltašić« — Kotor